

papu: botaeε 5 nti

a εσε σε wofa aduro no

1. Bε wo ho ban

Aduro no beboa abo wo ho ban atia papu ne ohaw kesee biara a ebetumi afiri mu aba te se bronchitis ne nimonía

2. Bε w'abusuafoε ne nnamfonom

ho ban Aduro no a wobefa no beboa abo nnamfonom ne abusuafoε a wobetumi anya bi no ho ban

3. Panewε biara ho nhia


Aduro a wode so hwenem no nye ya na so nso enye den

4. Eye kyen se wobεnya papu no

Aduro no a yeso no boa bo ban kotia papu no, nnipa bebreε na wowo wíase afanan nyinaa na wode bi ama won na tweretohε di adanseε se edi twam koraa

5. Kwati hokwan a woahwere

Se wonya papu a, wo ho εmfa wo nnafua kakra bi ntam na εmma wonntumi nye nneεma bi mpo a w'ani gye ne ye ho



Nse wope nsem pii a ko
www.nhs.uk/child-flu

Mmofra bebreε no ara no yεma won aduro a yεde so hwenem a εne deε yεpε. Aduro nso a yεde wo ho na gelatine a εfiri mprako biara nni mu(porcine gelatine).

Flu  **mmunisation**

Helping to protect you against flu